




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 08 05 2021



Nhèu ventada



Nhèu umida



En zònes de nauta montanha: Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant oèst , en zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes. Precaucion apròp des crestes e enes zònes de celh prim. Es excursions de montanha requerissen ua eleccioñ atentiuá der itinerari.

A conseqüéncia dera ploja, eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà progressivament. Especiaument enes sectors damb fòrça nhèu. Es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides mejanes de manèra isolada. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden tanben desencadenar-se enes coches superficiaus deth mantèth. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.3: ploja

En quauqui sectors queiràn de 10 a 20 cm de nhèu per dessús des 1200 m aproximativament, locaument encara mès.

Era nhèu vielha ei fòrça umida. Especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

Era nhèu recenta umida e es plaques de vent formades peth vent der oèst de fòrt a plan fòrt plaques de vent se tròben ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha especiaument en pales ombrères fòrça arribentes. Açò s'aplique principaument per dessús des 2600 m aproximativament e enes zònes de celh prim.


En còtes nautes e zònes de nauta montanha encara i a fòrça nhèu. En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendéncia

Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes. A conseqüéncia dera ploja, progressiu aument deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 08 05 2021



Nhèu umida



2200m



Nhèu ventada



2400m

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi.

Damb era nhèu recenta e eth vent en intensificacion de direccion variabla , se formaràn plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi umits e fòrça umits aumentarà. Especiaument enes sectors afectadi pes precipitacions. Sustot enes pales ombrères arribentes es lauegi pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher dimensions fòrça granes. En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se de manèra naturau. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiuva der itinerari.

Actuaument, eth serviç de prediccion de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primauera

En quauqui sectors enquiarà maitiada queirà nhèu enquìas 1800 m. Especiaument enes sectors deth nòrd. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu. Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia.

En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques. En còtes nautes e zònes de nauta montanha encara i a fòrça nhèu.

Tendéncia

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 08 05 2021



Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se. Sustot enes pales ombrères. En cors dera jornada, son possibles sonque de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atrendirà ath maitin. En còtes baishes e mejanes i a un shinhau de nhèu.